

Betrothal, twin-murder, burial and successions  
of Lwanonda chiefs and minor items of custom. b. 14

s555

O-1b

K44  
AM 10/17  
Vhuselwa

K44/17

Lilly Manthagu

1. Vhaselwa vha Vhavenda vha tshi vhingwa vha thoma u sumbululwa. Musidzana a toda dzipheletshedzi thanu na nthihi, a renga na tshitundwana tsha u longela misisi yawe ngomu, vha taha vhusiku vha sia vho vhea masheleni matanu thovhoni, vha ri ndi musevhe wa malume, vha tshimbila vha tshi khotha mafhandeni, vha swika khoroni ya mudi vha ima, vhasadzi vha da vha vha tanganedza vha vha isa hayani, vha swika vha ima mutani, vha rengiwa vha kona u dzhena nduni, vha dovha vha vha renga vha kona u dzula thovhoni, vha kona u pfunda maduvha matanu. Musi dzipheletshedzi dzi tshi vho tuwa vha sia vho reda madzanda a khuni. Hu a toholwa ha sindiwa vha kona u tuwa, vha siya muselwa a tshi khuvha vhuselwa hawé, u vuwa atshi tambedza nga matsheloni, u vhea tshidudu nga matsheloni, hu shulwa mita hu a swielwa, u fhiwa na mme ane a do amba mafhungo khae.
2. matsheloni, u vhea tshidudu nga matsheloni, hu shulwa mita hu a swielwa, u fhiwa na mme ane a do amba mafhungo khae.

A tshi fhedza u khuvha vhuselwa, vhahulwane vha a langana u mu dzenisa nduni, arali e musidzana wa vhudi u ya monisiwa murahu ha nndu, vhakegulu vha ri u pembela vha nanzwa zwitari, mi fhululu ya lila, u ya rengiwa ha, hu bvisiwa mbudzi, na bonndo a kona u dzeniswa nduni.

Musi zwo naka hu bvisiwa mavhofhelo a mme na khotsi, vho-makhulu vha kona u tevhela tshiselo tsha nwana wavho, ho ingiwa mahalwa manzhi.

3.

### Vhulwadze ha dzithuri

Vhavenda vha ri vhulwadze vhu disiwa nga vhaloi, vha lowa vha tshi imba vha ri, "Tsha Nya Mukokole we! tshinungu tsha Nya Mukokole we!" Vhatu vha pfi nga khofhe lide, ndi hone vha tshi thoma u lowa, muthu u vuwa a tshi ri muvhili wanga u ya vhavha, zwenezwo ndi u thoma ha vhulwadze, muvhili u sokou vhavha wothe, mulwadze u sokou vhala-vhala, zwenezwo ndi hone thusi dzo dzhena. Vha gidima vha vhidza maine a no divha u bvisa thuri, maine u da na mishonga yawe, a dzhia gumbese a fukedza mulwadze, ho okilwa mahala tshidongoni ha shelwa tsemo, mulwadze a aravhela, maine atshi ambelela. Ula mulwadze a

/zhamba.....

MEM

8555

zhamba a tshi tavha mukosi a tshi ri, "Litshani ndi tuwe, rine ri ya tuwa ri ya hayani ha hashu, rine ri yo mama ha mme ashu Nya Muofhe", zwenezwo maine udi u semana a ri, "Ibvani kha hoyu muthu a sale o takala, hu songo sala na muthuhi muvhilini wa

4. hoyu muthu, ibvani ni ye mahayani ha vho-mme yanu ni yo mama hone, fhano rine ari ni funi, ri do ni fhisa nga mulilo. Ula mulwadze a dovha a tavha mukosi a ri, "Rine ro tuwa-ha, salani, 'ne ndi hone rotuwa, ri ya hayani ha hashu, a ri tsha vhuya nwanani wa vhatu mma." Asidzo thuri dzi tshi tuwa dzi tshi ya u mama ha mme adzo Nya Muofhe, mulwadze a tshi swika ndi u nambatela Nyamuofhe, Nyamuofhe asuyo a tshi shavha u mamiwa nga dzila thuri dzawe, mulwadze a mbo di mu tevhela a swika a mu mama damu, zwenezwo mulwadze a sokou neta a pfi nga khofhe lide, a tshi fhatuwa a ri, "Ndo disiwa nga nnyi fhano?" dzila thuri ndi u bva hadzo, mulwadze ndi u fhola hawe.

5.

#### Musumbululo

U sumbululwa ndi muthannga a tshi bvisa bonndo thanu na nthihi, arali a sina, u bvisa kholomo ya u renga musidzana arali e khomba uri a dzule nae. Arali mukwasha a sokou da mutani wa makhulu a songo bvisa musumbululo vha ri o ri kanda, o kanda luvhundilwa musidzana, u ya fhingula a bvisa bonndo ya u pfumelwa, ngayo.

6.

Masheleni a no sala thovhoni a bvisiwa nga mukwasha uri vho-makhulu vha zwi divhe zwa uri musidzana tuwa na munna wawe. Masheleni hayo a dzhiwa nga malume ya musidzana.

Musevhe ndi yeneyo tshelede i no sala thovhoni, ndi wone musevhe.

MEM

/U rengiwa.....

7.

U rengiwa

U rengiwa hu rengiwa muselwa a tshi shuma, muselwa musi a tshi bika ha avhi khali, u thoma u rengiwa a hona u avha, a tshi shula musi a tshi fhedza u shula u thoma u rengiwa, a kona u kumba matoko, a tshi ya mulamboni a tshi vhuya u thoma u ima a rengiwa a kona u rula. A tshi vhe<sup>a</sup> khali ha sheli madi, u thoma u rengiwa a kona u shela madi. A tshi reda khuni a tshi vhuya nadzo u thoma u rengiwa, a kona u rula. A tshi ya nduni ya munna wawe u thoma u rengiwa a kona u dzhena thovhoni ya munna wawe.

8.

U pfunda

U pfunda hu itiwa nga vha vhuhadzi. Ndi mulayo wa afho he a vhingelwa hone uri a dzule ngomunduni a sa bvi u fhedza maduvha matanu a tshi pfunda, a kona u bva ngala vhutanu na vhuthihi, vha ya u ka madi ~~x~~ nga madekwana vha vhuya nao a u tamba ngaondi hone u fhedza ha u pfunda.

Vha ha Mutepe vha tshi pfunda vha tou dzenisa muselwa nduni e ethe. Nndu ya hone i ya namiwa i si sale na kubuli, vha vhasa mulilo muhulu ngomu nduni yeneyo, vha valela muselwa ngomu ula mulilo u tshi duga na mutsi u tshi duba u swika li tshi tsha, vha kona u tolela nga matsheloni vha wana ula muselwa e hone a songo fa, vha ri vhuhadzi ho tenda.

9.

U khuvha vhuselwa ndi u koroka, ndi u shuma zwa vhuhadzi.

Muselwa a tshi tambedza u ka madi nga madekwana a vuwa ngo matsheleni-tsheloni a dudedza ala madi a tambedza vha vhuhadzi vhothe vha tshi mu renga nga vhukunda na zwinwe zwine vha vha nazwo.

10.

U nanzwa zwitari.

U nanzwa zwitari ndi musi vhakegulu vha tshi pembela musidzana o naka o dala a songo tshinya, vha tshi pembela vha tshi ya vha tshi mu nanzwa vha tshi lidza mifhululu.

Mavhofhelo.

Mavhofhelo a mme na khotsi vha bvisa disheleni, vha fha mme, vha dzhia mudali vha vhofhekanya mme na khotsi vha u

s555

tumukanya nga vhukati, khotsi a sala na wawe.

11. Vhatu vha loiwa vhe ngomu nduni, muloi hu pfi u dzhena nga thangani ya nndu, a kona u u lowa a dovha a tuwa u sa zwi pfi.

12. Khosi dza Lwamondo dzi tshi dzama a dzi vhulungiwi, hu fhatiwa nndu a dzenisiwa ngomu, nndu ya hone ya namiwa nnda na ngomu, a fhedza nwaha e ngomu, ha ri nga nwaha wa vhuvhili vha thoma u lavhelesa arali o sina. Arali o sina, vha kuvhanganya vha kolclo, vha thoma nga muthihi a rwa vothi li si vulee, vhothe vha kundwa. Ha ri hoyo a no do vha khosi a tshi rwa kula kuvothi kwa mbodi vulea, ha lila mifhululu, ha thavhiwa kholomo, vha dzhia ula mukumba vha longela marambo ngomu, ha rediwa khuni vha nea ula a no do vha khosi, vha tuwa vha ya mulamboni na vhakololo vhothe, vha swika vha vhea ula mukumba kha tombo la lubaba, ha thoma nga muthihi a fungedza dzi sa

13. duge vhothe vha kundwa, ha ri uyo a no do vha khosi a tshi funga mulilo ula wa mbo di duga, ala marambo a swa othe, mifhululu ya lila, vha dzhia ala marambo vha kuya vha a kumbisa na mulambo vha takuwa-ha vha ya musanda wa ntshellele vha swika vha ri, "Ula muthu ro mu tanzwa," khosi ya ri, "No ita zwone; tshimbilani ni yo vhumba khosi yanu", vha swika vha vhumba khosi yavho.

Vha tshi khoda vha ri u a swa Mutongolwe. Vha Lwamondo vha swa Mutongolwe vha tshi zuwa vha ri ri yo swa Mutongolwe.

14. Vha Lwamondo vha ita swonda masimuni nga nwedzi wa Phando. Vhakololo vha bva na dzikhali vha ya nadzo masimuni, vha swika vha vhasa mulilo ha bikiwa zwidzimba zwa phonda, a zwi lungiwi muno. Musi zwe vhivva vha nyongelela, zwa avhelwa matarini, zwa khosi zwi avhelwa dzembeni. Hu thoma khosi ya la, na Ne-Tshivhale, ha kona u la vhakololo. Musi vho fhedza u la, khosi ya fhisa lila dzembe, vha tuwa vha ya vhadzimuni bakoni la mapfene. Pfene la hone hu pfi a li vhonwi, muthu a li vhona

s555

(44) 17

- u a fa. Vha swika vha amba vhe kule vha ri, "Ro vhuya makhulu," pfene la hone la lila la tou fhandula fhasi, vha pembela vha
15. lidza mifbululu vha tshi khoda vha ri ndi Lwamondo lwa kale-kale lwa ra-muvu mpfarise muthu ndi muhedana lwa matsheli na mbado.

16.

Mafhata

Vhasadzi vha Vhavenda a vha funi vhana vha bebwaho nga vha vhavhili.

- Musadzi wa Muvenda arali a beba vhana vhavhili u mbo di vhea madi tshi vhasoni a longa matoko a kholomo ngomri. Ala madi a vhila a rithelela zwa ita lukwere, a mbo di shela mulomoni wa vhala vhana nga muthihi, vha mbo si fa. A dzhia khali a who longela ngomu, khotsi a vhana a tomola lutanda vha tuwa na ila khali vha isa luroromani, vha swika khotsi ya vhana a vhukula luroroma, vhakegulu vha longa ila khali ngomu ya
17. tibiwa nga ludongo, khotsi a dzhia ila thanda a rumbula ila khali a mbo di tuwa, vhakegulu vha sala vha tshi vukedza, zwa fhela.

- Musi vha tshi swika hayani vha rumbula ndu nga thungo, vha thivha ula munango wa kale, ha vhidziwa maine wa u vha ilafha, ha thavhiwa mbudzi vha dzhia ula muswane wa mbudzi vha tuwa nawo vha ya mulamboni vha swika vha dola muvhili na mushonga ngomu. Vha tambe muvhili vha bvula zwiabaro zwa kale vha ambara zwiswa, vha dzhia mudali vha u vhofhekanya, vha u tumula nga vhukati,
18. vha ri ndi hone who tumula nowa ya u beba vhana nga x vhavhili.

Muambi wa haya mafhungondi mukegulu Nyamuofhe.

19.

U khukhulwa

Arali muthu o khukhulwa e na minwedzi mivhili kana miraru vha dzhia tshila tshithu vha tshi fhandula, vha wana lunoni ngomu vha dzhia miora ya daladaleni vha tona kula kuthu kha

s555

K44 | 17

zwiendamungu zwakwo, vha monisa na kha thoho yakwo, vha ka matari a mupfure. Vha vhea kha thoho, manwe matari vha vhea nga murahu, vha dzhia madinga a shubini vha tikedzela ngao, vha bwa kudindi tsini ha phuphu ya nndu vha ku longela ngomu vha ku fukedzela, mme akwo a da a swendela, vha kona u dzhia ula mushongawe vha tsheya khakwo, vha ilafha khotsi ya nwana ngakwo uri a si lwale.

20. Arali muthu o khukhulwa e na nwedzi muthihi lunoni lu songo vhonala, vha dzhia vha suka mavu vha vhumba muthu vha vhumblela tshila tshithu tshi songo vhonalaho, vha dzhia vha tshi isa tshiuluni, vha tupula tshitanzhela vha luka sa vhukunda vha ku ambadza zwanda na milenzhe, vha bwa dindi heneffho tshiuluni vha ku longela ngomu vha vukedzela, mme akwo a da a swendela nga lurumbu na lurumbu vha ka vhana vha mupfure vha vhea nthu uri u thathabe, arali vha sa ita nga ri ralo musadzi hoyo a nga si tsha beba na khathihi u swika a tshi fa.

Muambi wa k haya mafhungo ndi Tshivhani.

21. Arali muthu o khukhulwa e na minwedzi mitanu, vha dzhia tshila tshithu, vha wana lunoni vhukuma, vhakegulu vha dzhia tshitanzhela vha luka dzikhare dzo edanaho zwanda na milenzhe, vha ku ambadza zwanda, tshanda tshinwe na kha tshinwe mulenzhe munwa na kha munwe, vha ka na matari a mupfure vha vhea vhukati ha thoho na ila khare, vha dzhia vha ku bwela tsini ha phuphu ya nndu vha dzhia madinga vha tikedzela, vha ku bwela, mme akwo a da a swendela zwa fhela.

Khotsi a nwana w na mme awe vha kona u isiwa nangani.

22. Muthu wa thovhela

Musadzi wa Muvenda arali o fa e muthu wa thovhela, vha mu isa maroromani vha swika vha mu vhea hone vha vukula maroroma, vha mu tanamisa, ha da munna wawe na lufhangwa a swika a mu fhandula thumbu, zwila zwithu zwa shuluwa, vha kona u mu fukedzala heneffho maroromani.

23. Nwana ane a sala a tshi bebiwa, khotsi o no fa, vha mu ira dzina la u pfi Tshililo.

s555

24. Musadzi ane a beba nwana wawe a si lile ndi uri minwedzi yawe a yo ngo swika, ndi minwedzi mitanu fhedzi. Arali o bebwa e na minwedzi mitanu na mivhili u lila khathihi fhedzi, vha ri ndi mutshema-nda-twa.
25. Musadzi ane a felwa nga nwana, musi vha tshi vhuya u vhulunga nwana, vhakegulu vha tuwa na mme a ula nwana, vha mu isa mulamboni a yo tamba muvhili, ha vhidziwa maine, a da a handulu la nndu, ha bikiwa phanda-mulongo vha la nga lushaka. A vha nwati nga zwanda, vha la nga mulomo, vha doba nga mulomo vha posa thungo na thungo vha kona u doba kunwe vha mila.

**MEM**

1. Mahosi a tshi pembedzwa vhuho si vha thoma u luvhedziwa vha pembedziwa vhuho si who dzudziwa kha khamelo ya mafhi.

Vha tiba khamelo nga fhasi na ndilo. Khamelo idzula khosi ndilo ndi ya ndumi, mudinda u dzula ofara pfumo.

Ha kona u dzhiwa mpambo wa shelwa ngotani, vha isa zwi fhoni vha swika vha lungudzela vha thoma yone khosi, ya siela ndumi. Vha kona u pembela vhari tsho ambara ngala, tsho ambara ngala thovhele obva, vha tuwa vhaya hayani vha swika

2. ha nwiwa mahalwa vha takuwa vha tshina, ho fhela u nwiwa vha a balangana.

3. Mahosi o luvhedzwaho vha tshi famisa vhatanuni vha sokou dzenisa vhatanuni nduni.

Hu do takuwa munwe muhulwane a laya ula mutanuni usi a fune munwe munna nga thungo a sa vhone wi.

Vha mulaya usi a songo ita zwa tshi danya zwi sa do pfala Musanda, zwa pfala u ya pandelwa kana a lifhisiwa.

Musi o pfukiwa nga nwedzi uvhudza munwe muhulwane vha kona u isa musanda udo fhedza minwedzi mivhili a tshi famisa,

4. abva ha dzena vhanwe musi o fhedza minwedzi ~~mm~~ mitami na muthihi vha mufha lupila lwa u filedza nga lwo, u swika a tshi vhofholowa.

5. Vhasidzana vha vhavenda vha tshi vhingiwa vhatshi swika vhuhadzi, musi vha tshi dzeniswa nduni, Arali a sa tavhanyi u wana tshithu hudo takuwa munwe muhulwane a laya ula muselwa u ri a fune munwe munna nga thungo munna wawe a sa zwi divhi a ite a tshi tswa nae ndi hone a tshi do wana nwana, vhado mutodela nanga ya ita tshivhofho.

Tshi vhofho hetsho udo tshila a tshi ita a tshi ya kha onoyo munna u swika zwi tshi munakela.

Arali zwi sa munakeli vhari hu konda nowa ya musadzi,

6. arali zwi tshi munakela vhari hu kundwa ene munna.

7. Vhanna vha vhavenda arali musadzi wawe e muthu wa thovhela musi a tshi vhofholowa munna wawe ha tsha sendela tsini hawe u swika nwana a tshi fhufhurea hudo si musi mme a nwana a tshi vhonela mavu, ndo ya kho vha hulwane a vha vhudza zwa u si o vhonela mavu.

U la mukegulu udo vhudza munna wa we, arali munna wawe a sa londizwa u nengwe tshika ndi hone a tshi do ya kha musadzi wawe.

8. Vhanwe vhanna a vha zwi londi nahó musadzi wawe e musadzi wawe e mudzadze u di dzula nae u swikela.

9. Vhasidzana vha vha tonga a vha li khuhu na makumba a vha li u swika vha tshi vhingiwa musi vha vhingwa vha thoma u rengiwa vha kona u la vhanwe hone a vha li u swikela. Musi vha tshi vha na nwana.

Musadzi wa mutonga a tshi vha mudzadze ha tsha sendela tsini ha munna u dzula kha ndu yawe.

Munna u dzula kha ndu yawe u swika nwana a tshi vha muhulwane. Ndi kwone ku itele hwa mashangane.

10. Mukene - o vhingo musadzi a sa vhe na nwana. A dovha a vhinga musadzi a sa vhe na nwana - vha ri ndi. Ngonwa - o sia vhura dzundeni ka koni. Vhavenda mishumo ya vho a i fheli. O ralo - E mutukana u dzhia - zwila e tshe nwana a amela mikando khatsho e musidzana - u amela kha vumbu u ri a bebe.

Zwinwe ndi zwila vhatkuhu vho u swielahu re na vhana vha vhatukana - vhutoko vhu tshi oma - zwezwila hu a swielwa. A sa swiela - hu a shavhisa u kandwa nga vhatukana. Vha tshi ri ri kande fhala ho shulwaho - vha dzhia vhutoko nga munwe - henefhala ho o hulwaho - vha shatela kha zwikunwane a tshi isela ntha kha tsinga dza zwi khonwane - kha milenzhe yothe. A sa ralo ha nga thanngi.

11. Musadzi a sa beba - hu pfi ndi phanzhe. O no dzula - vho mazwale vha mu laya vha ri kha tote kha vhanwe. Munna vha sa mu vhudzi - u do vha a tshi senda uri zwave ndi mare. Vhanwe vha wana munwe vha mu ambela uri vha shumele - zwave. A itazwa sa vhe na mulandu.

Vha toda na mishonga, vha mu simetshedza Mishonga ila vha ita tshivhofho. Ndi uri ila mishonga vha i vhekanya vha i tanda nga mudali, vha tshi pombedzela ngomu.

U do pfi a i lovhee - a longe kha tshitemba. A shela vhukhopfu, a vua vhatkuhu vha tshe vho lala a rinda a kapula o ima. Tshitemba tshi re na mushonga tsha fhahewa vhuraleni. Maduvha othe a tshi ralo nga matsheloni - u swika a tshi pfukiwa. A ya a vhudza ula maine wawé. U do dovha a mu fha 12. mishonga a ita sa zwenezwila zwe a laiwa.

/Thumbu.....

Thumbu yo no bva - a tshi ri ndi na nowa, vha toda ya utika. Na yone muthu u la o ima uri nowa i fare. U do binda vhathu who lala nga matsheloni - tsheloni - a kapula o ima - a dovha a fhahla. Ndi hone u fhahla nowa. Hu na Tshivhofho Tshivhofho vha amba tshenetsho tshe a la o ima. Masiari ndo la zwiliwa sa vhanwe o dzula.

U do ri o no swikelela nwedzi ndi wawe ngauri vha fhahulula fhasi u sa thu u swika, I who do u luma ya thutha ila thumbu.

Mishonza ine a la zwino a ri heila yea thoma & la. Tshitemba tshaho a tshi shakhwi tshi dzula tsho atama. Maine wawe u ita a tshi mu nea minwe - i si heila hone i no nga heneila.

13. O vhofholohva, vha ri ndi mudzadze. Vha vhidza ula maine u do u thusa nwana. Munanzoni vha vhea lutanda lwo dodzwa mishonga na khokho.

Musi une a pfi a bve nwana vha vhidza vhananyana - vha bvisa nduhu na mavhele zwothe zwa tanganya na mishonga vha lima - vha zwala khoroni - ndi yone tsimu ya nwana o bva. Vha thavha khando dza vhathu.

14. Musadzi a tshi khou songwa vha mu nea mushonga wa tshidada munluso wa lutala na mvana vha mu nea - who - vha ri o ita tshidada tshawe. Ndi zwila a tsha di bva dzi phangoni. Ha pfi ndi nwana, u pfi tshidada. O no khaulwa ndi hone e nwana.

Vhe nwana wa mu kene ndi mungafhani ha pfi: U tshle madi ha thu farea.

U na lutshetshe lwave - ndi zwila vhathu who no mu vhona.

15. Musadzi o lovhelwa nga mvana muhekuheku a vha muladzi - vha tou ita Tshinonzolela bhe dindi vha mu dzudza - a tou tumba vha dzhia tshitanzhela vha muvhofha kha zwanda na kha milenzhe - na mikuloni na kha khundu. Tshinwe vha vhea kha thoho tsha ita khare. Vha dzhia mupfure - matari vha ita mumvadzi vho toma mipfa, hei mitsheno ya ya mutha vha vhea matari ha vha mudzudza - vha tika nga madinga - nzeno na nzeno o tou dzula - zwavhudi.

Mine a tou swenda a nga khunaru a tshi swendela a tshi dzhia mavu kha nga lwomubu tohalo nga thungo ha tshalo a tshi ya nga lumwe lwomubu. Vha fhedza vha shela mavu - vha kupa ha naka - vha dzhia mupfi vhana vha yo vha vhea nthahaho.

Wa Shathabela heneffo ndi hone a tshi do tavhanya a vphonela mavu! a konow dzhena nduni. Lillia o no lafhiwa. Vha do tou toda Mishonga ya Mafa a tou la vha konvu fhulutisa marumbi - ha Ndi hone u vphonela mavu - vha vhudza ha munna wawe - ula o vphonela Mavu - d.h. ni meustruies wieder, u vho ya munnani.

16. Muselwa e khomba. Ee thunga-mamu - u a ambiswa. Ee khomba - vha sumiwa - vhanna vha tshi sumiwa vha bvisa Luvhundi ndi fl. 0. 0. U do ri ndi a vhingwa. Vha ri vha sumbuluwa. Mukwasha ha kandi mutani vha do ha o sumbuluwa ndi uri buisa £5. 0. 0. Ro ralo ri do wana munwe musadzi - Malidzila ndi ene a tshimbidzaho mafhongo.

Mutuka o disa musumbuluwo ndi uri ndi toda musidzana wanga - musidzana u bva na vhanwe vhasidzana vha yo lala nduni. Nduni yeneyo i re na mukwasha. Mukwasha u do vha o vhudza Malidzila - hufha musidzana a sa sendeli tsini hanga - Vha langana (vhomakhulu na Malidzila na nwana) vha do ri - o no bvisa £5. 0. 0. Musumbuluwo kha iswe ha munna wawe.

U do mu beba - Malidzila - o mu khurumeda nga nwedda mutanani - a swika a ima nae, heneffo nduni nga madekwana Mutuka a bvisa 1/- mu a tsitsa. A khurumela nwenda - Musidzana zwino. A bvisa 1/- Musidzana.

17. A dzula fhasi - a navha milenzhe. Mutuka a bvisa 1/- musidzana a pfuna milenzhe a losha - a lambela fhasi - mutuka

/a bvisa.....

a bvisa 1/-. A ri: hu tou ita hari Makhadzi - ndi a no salo Mutuka. Musidzana a fhimula. Mutuka a bvisa 1/-. Musidzana a ri ri hone. Mutuka a ri: Ri todow lala - ha ro fuka nguvho gumbese lithihi! A bvisa 10/- Musidzana a piringana milenzhe. Mutuka a bvisa 1/-. A tibula tshikwamu - vha vho lala vhothe. Vhanwe vhasidzana vho lala thungo. Vhone vhe thungo ha vho a vhuya a ralo ng matsheloni vha bva - vha dudedza madi vha nea mutuka - a tanda. Vha vho langana ha (na masiari) na vhanwe vhesidzana vhe: Kha ri tahe! Vhanwe vho dzula - vho vha ranga vha. Ngei vhuhadzi vha tshi ri ri a mu vhona u hana. Vhe ndi nyi - Ee: ndi munna wanga.

Nanzwe munna a mu rwa - a tshi hana (vhe hufha ro la thundu) Vhehulwane vha musema - vhe hufha ro la thundu! Ndi zwithu zwavho. O vhingwa u shulula - Hedzi - vhuselwa. Ndi u do vhofhelwa mine na khotsi awe - ludeda. U do vuwa dodzelela a tuwa zwisumbini zwawe. Nga madekwena a pfunelwa mme na khotsi nga mudali we tha hota u bva o fara nga mufaso fl. o. o.

18. U longeleta na bomido Mufasoni. Ha pfi u yo vhofhela - Ndi mavhofhelo. Vha sa do lwala khundu.

Muma a felwa u thoma u dzula - e khombe nga ri dzule e si na musadzi.

Mudzi wa tshaloni vha u seluisa vha nwa vhothe - ndi u ila Mulivhadzi.

Muwaniwa u waniwa Ndila nga ndila - wou bebwa nae ha dali. Musidzana wa khomba ha li makoko. Madamu a swifhala. Musidzana wa khomba ha shuvhami - Madamu a nga do swifhala.

Ha vhofholwa musadzi sa namusi - Musidzana wa khomba ha dzheni - Hu pfi hu na lutanda.

Na mavhudzi a tshibebwa ha sumbedzwi dzikhomba na vhanna. Nwana u thoma u thusiwa. Vhe: zwila ila: Vha ri Tshivhone Mudzimu tshi vhona nga tshatsho.

19. U songo dzhena ngoma nga murahu, u tshi ombo tshiombo u ombe wo vhona. Ndilo ya munna a re i fari nga tshanda kana nga lubomo, u tou fasedzwa. Ndi Ndilwana i ila u liba. I tibiwa mune wayo o fa. Ya nwana i fariwa nga lubomo, ndi Ndilo

/I vho do.....

555

K44/17

7\*  
14\*

I vho do fasedzwa khotsi o fa ya vho do vhidzwa: Ndilwana.  
Musadzi ha na Ndilo. Ndilo ndi ya vhana. Dongwana ya mudzio  
na - Ndilwana ya Mudzio, ndi yi munna - kane khotsi wa henefho.  
Ndi u tswa mavhunu a vhaludi - ndi u amba e siho henefho.

ENDS

Ends 555.